



NEWSLETTER **YA DITHO**

KHATISO YA PELE | FEBRUARY 2026



MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO WA PHETHAHATSO

Ditho tse Ratehang

Ke thabetse ho arolelana kgatiso ya pele ya lesedinyana la ditho bakeng sa selemo sena le ho nahana ka kgatelopele e matla eo re e fihletseng ka 2026. Selemong sena re tswela pele ka ho tsepamisa mohopolo ka ho hlaka le ka tiyo ho seo e leng sa bohlokwa ka ho fetisisa: ho beha ditho tsa rona pele le ho theha bohlokwa ba sebele bakeng sa tjehelete eo ba e bolokileng bakeng sa ho beha mejafatshe.

Ke rata ho totobatsa diketsahalo tse mmalwa tse nang le moelelo tse thusang ditho tsa rona ka kotloloho. Ho tloha ka la 1 Pherekong 2026, Letlole le theotse tjehelete ya lona ya tsamaiso ho tloha ho R45 ka kgwedi ho setho se seng le se seng se sebetsang ho ya ho R35 ka kgwedi ho setho se seng le se seng se sebetsang. Ho phaella moo, Group Life Assurance e fokotsehile ho tloha ho 2.0% ho ya ho 1.8%. Ha bohlokwa ke hore, tjehelete ena yohle eo ditho di e bolokang e kgutlisetswa ka ho toba ditjheleteng tsa tsona tsa ho tlohela mosebetsi, e matlafatsa diphello moo e leng tsa bohlokwa ka ho fetisisa. Dintlafatso tse di tsheheditse ke Molemo o motle wa Lepato oo re o ntlafaditseng ka Pudungwana 2025, ho netefatsa hore ditho le bajalefa ba tsona ba fumana thuso ya ditjhelete ya nnete le e bonahalang ka nako eo ba ka e hlohang haholo.

Ho tloha ka Tshitwe 2025, matlotlo a laolwang a fihlile ho R47.4 bilione, a emelang kgolo e tiileng selemong se fetileng le ho matlafatsa boemo bo phetseng hantle ba ditjhelete ba Letlole. Kgolo e tswelang pele ya Letlole e bontsha tshepo e behilweng ho rona ke ditho tsa rona.


Hammoho le tshebetso e matla ya ditjhelete, re dula re ikemiseditse ho etsa se nepahetseng. Ntho ya bohlokwa ka ho fetisisa eo o lokelang ho e etsa ke ho fokotsa melemo eso kenyetse ditleleimi. Re sebetsa ka mafolofolo ho netefatsa hore bao e neng e le ditho le bajalefa ba bona ba fumana melemo eo e leng ya bona ka nepo, ka leano le matla le moralo o hlakileng o sebetsang bakeng sa 2026.

Ha 2026 e ntse e tswela pele, re dula re tsepamisitse maikutlo ho botsamaisi bo ikarabellang, ho etsa diqeto tse nepahetseng, le ho fana ka boleng ba nako e telele ho ditho. Rea le leboha ka hore ebe le ntse le re tshepa. Re dula re ikemiseditse ho sireletsa tjehelete ya hao le ho tshehetsa bokamoso bo bolokehileng ba ho tlohela mosebetsi.

Ka boikokobetso

Frans Phakgadi

Mohlanka e Moholo wa Phethahatso



MOHLANKA E MOHOLO WA PHETHAHATSO HO TLATSA FOROMO YA HAO YA HO KGETHA HO BOHLOKWA HO FETA KAMOO O NAHANANG

Ho rera bokamoso ho bolela ho sireletsa batho ba bohlokwa ka ho fetisisa. Le hoja ho le bohlokwa ho tsepamisa maikutlo ho tjehelete eo o e bolokileng le melemo ya hao, tokomane e nngwe e bonolo empa e atisang ho hlokomolohuwa ke foromo ya ho kgetha bajalefa. Foromo ena e bolella Letlole hore na batho ba o ba hlokometseng le bajalefa ke bomang. Kantle ho yona, ho tseba hore na ke mang ya lokelang ho fumana melemo ya hao ho ka ba thata mme ha nka nako e ngata, ha baka ho dieha le kगतello e eketsehileng ya maikutlo ho malapa nakong e seng e ntse e le thata.

Ho Ka Etsahala Eng Ka Bajalefa Ba Hao Haeba O Sa Tlatse Foromo Ya Ho Kgetha Bajalefa?

1. Lelapa la hao le ka nna la dieha nako e telele

Haeba Letlole ha le na dintlha tsa mojalefa wa hao, le tlameha ho fuputsa ho tseba bao o ba hlokometseng. Sena se ka kenyelletsa ho fumana ditho tsa lelapa diprofenseng tse fapaneng, ho netefatsa dikamano le ho kopa ditokomane tsa tshehetso. Nakong ena, baratuwa ba hao ba ka nna ba dula ba se na tshehetso ya ditjhelete bakeng sa ditjeo tsa lepato, ditjeo tsa lelapa kapa ditefiso tsa sekolo.

2. Batho bao o ba tshehetsang ba ka nna ba se ke ba tsejwa habonolo

Ditho tse ngata di tshehetsa lelapa le atolositsweng jwalo ka batswadi, bana babo r ba banyenyane, kapa bana bao e ka nngang yaba ha ba dule lapeng le le leng. Haeba batho bana ba itshetlehileng ka wena ba sa thathamiswa, ho ba thata haholwanyane ho bontsha hore ba ne ba itshetlehile ka wena ditjheleteng. Sena se ka diehisa tshebetso mme sa etsa hore ba itshetlehileng ka tjehelete ya hao ba se ke ba kgodiseha.

3. Lesedi la kgale le ka baka mathata

Haeba maemo a bophelo ba hao a fetohile - a kang ho ba le bana, ho nyala, kapa

ho arohana - empa foromo ya hao e sa ntjhafatswa, ba itshetlehileng ka wena ha jwale ha ba bonahale hantle. Jwale Letlole le tlameha ho etsa dipatlisiso tse eketsehileng ho netefatsa hore batho ba nepahetseng baa nkwa, e leng se ka diehisang tefo.

4. Kगतello ya maikutlo e eketsehileng nakong e thata

Ho lahlehelwa ke motho eo o mo ratang ho se ho ntse ho le bohloko. Ha ho ena le ho dieha, ho ena le mathata a ho haella ha ditokomane, le ho se kgodisehe ka tshehetso ya ditjhelete, ho eketsa kगतello ho malapa a utlwileng bohloko.

Moo o ka fumanang foromo ya ho kgetha bajalefa ya hao

O ka fumana foromo ya ho kgetha bajalefa ka ho e daonelouta webosaeteng ya rona ho <https://www.mwpcf.co.za/nomination-form/>, kapa o ka e fumana ka ho e kopa ho mohiri wa hao.

Ho tlatza foromo ya hao ya ho thonngwa ke tsela e bonolo empa ya bohlokwa ya ho sireletsa ba itshetlehileng ho wena. E thusa ho etsa bonnete ba hore baratuwa ba hao ba fumana tshehetso ya ditjhelete ntle le ho dieha kapa ho se tsitse. E boloke e tlatsitswe mme e le nakong e le hore lelapa la hao le ka hlokomelwa, esita le ha o le siyo.

ETSA HORE THUTO YA DITHO E BE NTHO YA BOHLOKWA SELEMONG SENA



Ha re qala selemo se setjha, hona jwale ke nako e loketseng ya ho ipehela dipheo tse eketsang bohlokwa ba sebele bokamosong ba hao. Sepheo se seng sa bohlokwa seo setho se seng le se seng se lokelang ho nahana ka sona ke ho ba teng mananeong a thuto a ditho.

Mananeo ana a tshwarelwa merafong mme a tsamaiswa ke baeletsi ba rona ho thusa ditho ho utlwisisa hamolemo melemo ya Letlole le kamoo di ka e sebedisang hamolemo kateng. Nakong ya mananeo ana, ditho di tataiswa mabapi le hore na di ka etsa kopo jwang, hore na di ka tlatsa diforomo tsa ho kgetha bajalefa ka nepo jwang, le hore na di ka ntlafatsa dintlha tsa tsona tsa ho iteanya le tsona jwang ho netefatsa hore Letlole le dula le kgona ho di fihlela.

Mananeo a thuto a ditho a boetse a fana ka monyetla wa bohlokwa wa ho botsa dipotso le ho fumana lesedi le hlakileng, le nepahetseng ka ho toba ho baeletsi ba Letlole. Ke ha bohlokwa hore mananeo ana a akaretsa mesebetsi e tlwaelehileng ya bomenemene eo ditho di lokelang ho e hlokomela ha di etsa dikopo. Ditho tse kileng tsa ba teng mananeong ana nakong e fetileng di fumane sena se le molemo haholo, kaha se ba thusitse ho lemoha matshwao a lemosang kapele le ho qoba ho ba lehlatsipa la bomenemene.

Ditho di kgothalletswa hore di batle diphousetara tse tla ba tsebisa ka matsatsi, dibaka le dinako tsa mananeo a tlang a thuto ya ditho. Iketsetse sepheo sa ho ba teng selemong sena. Ditho tse nang le tsebo ke ditho tse nang le matla.



BOLOKA DINTLHA TSA HAO TSA HO ITEANYA LE WENA DI NTJHAFADITSWE



Dintlha tsa hao tsa ho iteanya le wena ke tse ding tsa dintlha tsa bohlokwa tse amanang le MWPF. Le hoja ho ka bonahala e le mohato o monyenyanane wa tsamaiso, ho boloka dintlha tsa ho iteanya le wena di le nakong ho tiisa hore o dula o tseba, o tshehetswa, mme o hokahane le melemo ya hao ka dinako tsohle.

Ho tloha ho fetoleng dinomoro tsa diselefouno, ho ntjhafatsa diaterese tsa imeile, kapa diphetoho tsa diaterese tsa bodulo - ha dintlha tsena di sa ntjhafatswa le Letlole, ho ba thata hore re o fihlele ka lesedi la bohlokwa mabapi le melemo ya hao, dikopo, kapa ditaba tsa moraorao tsa letlole.

Ke Hobaneng ha ho Ntjhafatsa Dintlha Tsa ho Iteanya le Wena ho le Bohlokwa

1

O amohela melaetsa ya bohlokwa

Letlole le dula le fana ka ditaba tsa moraorao tsa bohlokwa kgafetsa mabapi le melemo ya ditho, ditshebetso le ditshebeletso tsa dijithale. Haeba dintlha tsa ho iteanya le wena di siilwe ke nako, o ka fetwa ke lesedi la bohlokwa le o amang.

2

Ho sebetsana le tefo ya ditleleimo ho sebetsa hantle haholwanyane

Ha o etsa tleleime kapa o kopa thuso, Letlole le ka hloka ho ikopanya le wena ka potlako. Dintlha tse fosahetseng tsa ho iteanya le wena di ka diehisa puisano le ho diehisa tefo ya ditleleimo.

3

O dula o tsebiswa ka tjehelete eo o e bolokileng le melemo ya hao

Ho boloka tjehelete ya hao ya ho beha mejafatshe le melemo ya dikotsi ho bohlokwa bakeng sa bokamoso ba hao ba ditjhelete. Dintlha tse nepahetseng tsa ho iteanya le wena di netefatsa hore o fumana ditatements tsa kamehla, ditaba tsa moraorao le ditsebiso tse tswang ho rona.

4

Re ka o thusa ha o hloka thuso

Haeba ho na le dipotso, ditokomane tse setseng, kapa ho hloka hore ho latelwe sengwe, ho ba le nomoro ya mohala e nepahetseng kapa aterese ya imeile ho re dumella ho u thusa ntle le ho dieha ho sa hloka haleng.

O Lokela ho Ntjhafatsa Dintlha tsa ho Iteanya le Wena Neng?

O lokela ho ntjhafatsa dintlha tsa ho iteanya le wena neng kapa neng ha o:

- ① Fetola nomoro ya hao ya selefouno
- ② Fetola aterese ya hao ya imeile
- ③ Fallela ntlong e ntjha kapa atereseng e ntjha ya poso
- ④ Fetola dintlha tsa hao tsa banka

Ho boloka dintlha tsa hao tsa ho iteanya le wena di le nakong ho o thusa ho laola melemo ya hao le ho tiisa hore ha ho mohla o lahlehelwang ke puisano ya bohlokwa e tswang ho rona. Ke mohato o potlakileng o etsang phapang e kgolo ho sireletseng maemo a hao a ditjhelete le ho o boloka o hokahane le tshehetso e o ka e fumanang jwaloka setho sa rona.

Haeba dintlha tsa ho iteanya le wena di fetohile, di ntjhafatse kapele kamoo ho ka kgonehang ho etsa bonnete ba hore ho na le puisano le tshebeletso e sa sitisweng.



TLHOKOMEDISO KA BOQHEKANYETSI: DULA O FADIMEHILE MME O SIRELETSE MELEMO YA HAO

Ditho tse seng di entse tleleimo kapa di rera ho etsa tleleimo di kgothaletswa hore di dule di fadimehile le ho netefatsa hore di utlwisisa ka botlalo tshebetso e nepahetseng ya ho etsa ditlleleimo. Baqhekanyetsi ba ntse ba tswela pele ho hlasela ditho, mme ba ntse ba tswela pele ho hlasela ditho, mme ho ba le tsebo ke yona tshireletso e matla ka ho fetisisa.

KA KOPO HOPOLA HORE:

- Ha ho mohla Letlole le tla o kopa hore o time selefounu ya hao mme o e bulele hape.
- Letlole le ke ke la o kopa dintlha tsa hao tsa bankeng founong.
- Dinomoro tsa rona tsa semmuso tsa ho iteanya le rona ke 010 100 3000 / 010 100 3001. Haeba o fumana mohala o tswang nomorong ya selefounu, ha se wa Letlole.
- Kamehla netefatsa nomoro le motho ya ikopanyang le wena pele o nka kgato leha e le efe.
- Ha ho mohla Letlole le tla o kopa hore o tjhelete ya ho hlahloba melemo ya hao kapa ho sebetsana le tleleimo.
- Ha ho hlokahale hore motho wa boraro a be teng bakeng sa ho etsa tleleimo Letloleng. O ka etsa ditlleleimo ka ho toba kapa o ka di etsa ka mohiri wa hao.

Haeba ho hong ho sa utlwahale hantle, ema hanyenyane mme o hlahlobe pele o tswela pele. Ho sireletsa melemo ya hao ho qala ka hore o dule o tseba le ho fadimeha.

HO IKOPANYA LE WENA, KAE KAPA KAE MOO O LENG TENG



Re tataiswa ke moya wa uBuntu - tumelo ya hore re hola le ho atleha hammoho ka tlhokomelo, tlhompho le tshebeletso - re ikemiseditse ho etsa hore bareki ba rona ba be boemong bo ntle haholo ka ho theha ditsela tse bonolo, tse fumanehang tsa hore o ikopanye le rona. Hobane rea utlwisisa hore bophelo bo a phethesela mme ho etela diofising tsa rona hase kamehla ho ka kgonehang, re tswela pele ho sebedisa dintho tse loketseng tsa dijitala tse etsang hore ho be bonolo hore o fumane lesedi ka ho potlaka, o dule o na le lesedi la moraorao, mme o re fihlele kae kapa kae moo o leng teng.

O ka re fumana ka dintho tsa rona tsa dijithale tse bonolo ho di sebedisa, tse etseditsweng ho o thusa ho fumana ditshebeletso kapele le ha bonolo tseo o di hlokanng.

WEBOSAETE YA MWPF

Webosaete ya rona ke setsi sa hao sa lesedi se tshepahalang. O ka ithuta haholwanyana ka melemo ya hao, le ho dula o tsebisitswe ka ditaba tsa moraorao tse amanang le Letlole le ditsebiso. E etseditswe ho o fa lesedi le tshepahalang neng kapa neng ha o le hloka. Etela webosaete ya rona ho www.mwpf.co.za.

WEBOSAETE YA RONA HO WWW.MWPF.CO.ZA. SETHALA SA HO ITSHEBELETSA SA WHATSAPP SA MWPF

Sethala sa rona sa ho Itshebeletsa sa WhatsApp sa MWPF se o fa monyetla wa ho fumana lesedi la bohlokwa la ditho hanghang le ka ho toba founong ya hao. Re romelle molaetsa o reng "**Dumela**" ka **WhatsApp ho 071 887 6515 hore o tle o kgone:**

1. Ho Bona Mokitlane wa Letlole (boleng ba nako ya hanghang)
2. Ho bona melemo yohle e fanwang ke letlole
3. Ho bona tjelele ya hao eo o e bolokileng tlasa Tsamaiso ya ho Beha Mejafatshe ya Mekotla e Mmedi
4. Ho dula o tseba ka tjelele ya hao eo o e bolokileng tlasa Tsamaiso ya ho Beha Mejafatshe ya Mekotla e Mmedi
5. Ho sheba le ho ntjhafatsa dintlha tsa banka bakeng sa Tsamaiso ya ho Beha Mejafatshe ya Mekotla e Mmedi Ho sheba le ho ntjhafatsa nomoro ya hao ya lekgetho bakeng sa Tsamaiso ya ho Beha Mejafatshe ya Mekotla e Mmedi
6. Ho Hula Tjheleteng ya Hao eo o e Bolokileng Bakeng sa Tsamaiso ya ho Beha Mejafatshe ya Mekotla e Mmedi

APP YA MWPF

App ya rona ya selefouno e atametsa ditshebeletso tsa ditho ho wena, e fana ka tsela e bonolo le e fumanehang ya ho dula o hokahane le Letlole la hao le melemo ya hao. **Daonelouta App ya MWPF ho Google Play Store mme ke kamoo o ka fihlelang App ena:**

1. Haeba o se o ntse o tseba dintlha tsa hao tsa ho kena inthaneteng: O ka sebedisa lebitso la hao la mosebedisi le phasewete ho kena.
2. Haeba o lebetse phasewete ya hao: Kgetha "Forgot Password" ho Mobile App kapa Web Portal ho e hlophisa botjha.
3. Haeba o hloka dintlha tsa hao tsa ho kena inthaneteng: Ikopanye le Lefapha la rona la Ditshebeletso tsa Bareki ka imeile ho clientservices@mineworkers.co.za kapa ka mohala wa rona nomorong ena +27 10 100 3000 ho fumana thuso.



RE LATELE HO DI-PLATFORM TSA RONA TSA SOCIAL MEDIA

Bakeng sa diupdate tsa kgafetsa ka ditaba tse amanang le Letlole, re latele ho di-platform tsa rona tsa social media tse ngotsweng ka fatshe.

-  Facebook: Mineworkers Provident Fund
-  Instagram: mineworkers_provident_fund
-  WhatsApp: 071 887 6515

Boipolelo ba ho se jare boikarabello: Tsebisano eo ho fanwang ka yona ngolotabeng ena e sireleditswe ka melao e amehang ya intellectual property mme e ke ke ya kopiswa, ya ajwa kapa ya fetolelwa ka mabaka a ho etsa kgwebo. Le ha ho entswe matsapa a ho netefatsa hore tsebisano e kentsweng mona e kgema le dinako, ha e na le leeme ebile e nepahetse, hona ho ke ke ha tiisetwa. Tshebediso ya lesedi lena ke motho wa boraro e tla ba qetong ya motho wa boraro mme ke lebitsong la bonnete ba ditaba tsena feela. O koptjwa ho ela hloko hore haeba dikahare tsa ngolotaba ena ha di dumellane le Melao ya Letlole, ho tla latelwa Melao. MWPF ha e amohele.